



*Predsjednik Crne Gore*

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

**U K A Z**

**O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O  
TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA PROIZVODE I OCJENJIVANJU USAGLAŠENOSTI**

Proglašavam **ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TEHNIČKIM  
ZAHTJEVIMA ZA PROIZVODE I OCJENJIVANJU USAGLAŠENOSTI**, koji je donijela  
Skupština Crne Gore 27. saziva na Četvrtoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg)  
zasijedanja u 2022. godini, dana 27. decembra 2022. godine.

**Broj: 01-1245/2**

**Podgorica, 30. decembar 2022. godine**



**Milo Đukanović**

M. Đ. J. J.

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 i člana 91 stav 1 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 27. saziva, na Četvrtoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2022. godini, dana 27. decembra 2022. godine, donijela je

## ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA PROIZVODE I OCJENJIVANJU USAGLAŠENOSTI

### Član 1

U Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti („Službeni list CG”, br. 53/11 i 33/14) u članu 3 stav 1 poslije tačke 9 dodaje se nova tačka koja glasi:

„9a) **tehnička specifikacija** je dokument koji utvrđuje tehničke zahtjeve koje treba da ispunjava proizvod i sa njim povezan proces ili usluga;”.

U tački 10 riječ „određeni” zamijenjuje se riječju „propisani”.

Tačka 12 mijenja se i glasi:

„12) **tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti** je pravno lice ili dio pravnog lica koje sprovodi ocjenjivanje usaglašenosti, uključujući etaloniranje, ispitivanje, sertifikaciju i/ili kontrolisanje;”.

U tački 18 riječi: „država članica EU ili država koja je sa EU zaključila Sporazum o ocjeni usaglašenosti i prihvatanju industrijskih proizvoda (u daljem tekstu: ACCA), prijavi komisiji EU” zamjenjuju se riječima: „je prijavljeno Evropskoj komisiji i državama članicama Evropske unije za obavljanje poslova ocjenjivanja usaglašenosti za određenu oblast i upisano u Registar prijavljenih tijela (NANDO - Database of Notified Bodies) koji vodi Evropska komisija”.

### Član 2

U članu 4 stav 1 poslije riječi „propisa” dodaje se zarez, a riječi: „ili posredno pozivanjem na standarde” zamjenjuju se riječima: „odnosno pozivanjem na crnogorski, evropski, međunarodni standard ili srodni dokument koji je donijela organizacija za standardizaciju čiji je član ili pridruženi član Instituta za standardizaciju Crne Gore.”.

### Član 3

U članu 5 stav 1 na kraju tačke 4 tačka-zarez se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: „kao i specifičnosti proizvoda prije i nakon isporuke na tržištu;”.

Na kraju tačke 9 tačka se zamjenjuje tačkom-zarezom i dodaju dvije nove tačke koje glase:

„10) podaci o nadležnom inspekcijskom organu za nadzor tog proizvoda na tržištu, u skladu sa propisima kojima se uređuje nadzor proizvoda na tržištu;

11) obaveza primjene standarda odnosno pretpostavke da je proizvod usaglašen sa tehničkim zahtjevima, ako odgovara zahtjevima standarda na koje se tehnički propis poziva.”

#### **Član 4**

U članu 6 stav 2 poslije tačke 2 dodaje se nova tačka koja glasi:

„2a) neutvrđivanju zahtjeva za stavljanje proizvoda na tržište Crne Gore, ako se ti proizvodi isporučuju na tržištu države članice Evropske unije ili Republike Turske, odnosno države potpisnice EFTA Sporazuma;”.

U stavu 3 poslije riječi: „ovog zakona” dodaju se riječi: „i listu standarda iz stava 2 tačka 3 ovog člana, na osnovu kojih se pretpostavlja da je proizvod usaglašen”.

#### **Član 5**

U članu 8 poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„(4) Ovlašćeno tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti iz stava 3 tačka 2 ovog člana mora biti upisano u Centralnom registru privrednih subjekata za obavljanje te djelatnosti.”

#### **Član 6**

U članu 10 stav 1 u uvodnoj rečenici poslije riječi „usaglašenosti” dodaju se riječi: „iz člana 8 stav 3 tačka 2 ovog zakona”.

#### **Član 7**

U članu 17 stav 1 riječi: „Ako se utvrdi da” zamjenjuju se riječima: „Isporuka proizvoda na tržištu koji su usaglašeni sa propisanim tehničkim zahtjevima za taj proizvod ne smije se ograničiti ili zabraniti, osim ako”.

Poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Ako proizvod za koji je nadležni inspekcijski organ naredio zabranu ili ograničenje isporuke na tržište iz stava 1 ovog člana može ugroziti javni interes, a naročito bezbjednost života, zdravlje ljudi, životinja i biljaka, životne sredine i imovine države članice Evropske unije, nadležni inspekcijski organ je dužan da, bez odlaganja, obavijesti Evropsku komisiju i države članice o mjerama koje isporučilac proizvoda mora da preduzme.”

#### **Član 8**

U članu 19 stav 1 riječi: „kada je to tehničkim propisom utvrđeno.” zamjenjuju se riječima: „proizvoda sa tačnim podacima o elementima utvrđenim tehničkim propisom.”.

Stav 2 briše se.

Dosadašnji st. 3 i 4 postaju st. 2 i 3.

#### **Član 9**

Naziv člana 21 mijenja se i glasi: „Znaci usaglašenosti”.

#### **Član 10**

U članu 28 stav 1 riječ „vrši” zamjenjuje se riječju „obezbjedi”.

#### **Član 11**

U članu 29 stav 1 riječi: „i odgovara za obaveze iz čl. 18, 20, 21 i 22 ovog zakona” zamjenjuju se riječima: „u skladu sa odredbama ovog zakona koje se odnose na obaveze proizvođača”.

Poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Uvoznik ili distributer iz stava 1 ovog člana dužan je da:

- 1) na zahtjev nadležnog inspekcijskog organa dostavi podatke o isporučiocu od koga je nabavio proizvod, odnosno kojem je isporučio proizvod,
- 2) podatke iz stava 1 ovog člana, čuva deset godina od dana isporuke proizvoda na tržište, osim ako tehničkim propisom nije drugačije propisano.“

#### **Član 12**

Član 35 mijenja se i glasi:

#### **„Član 35**

Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donijetih na osnovu ovog zakona vrši organ nadležan za poslove nadzora proizvoda na tržištu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje nadzor proizvoda na tržištu.

Nadzor nad proizvodima iz uvoza u postupku stavljanja u slobodan promet vrši organ nadležan za poslove carina, u skladu sa zakonom kojim se uređuje nadzor proizvoda na tržištu.“

#### **Član 13**

U članu 36 stav 1 u tački 6 riječi: „st. 1 i 2“ brišu se.

#### **Član 14**

Poslije člana 39 dodaje se novi član koji glasi:

#### **„Odložena primjena**

#### **Član 39a**

Odredba člana 17 stav 2 ovog zakona primjenjivaće se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.“

#### **Član 15**

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 01-1/22-3/4

EPA 609 XXVII

Podgorica, 27. decembar 2022. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE 27. SAZIVA

